



HO TLALEHA TLHEKEFETSO EA LIPHOOFOLO

"The world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing."
Albert Einstein

Issued by the National Council of SPCAs
P.O. Box 1320, Alberton 1450
Tel: 011 907 3590
Fax: 011 907 4013
E-mail: nspca@nspca.co.za
Website: www.nspca.co.za

Lintlha tse ka tlase ke tataiso ho litho tsa sechaba tse lakatsang ho tlaheha linyewe tsa tlhekefetso ea liphoofole.

Linomoro tsa mohala tsa SPCA e haufe le wena, li fumaneha tlasa "Society for the Prevention of Cruelty to Animals" kapa "SPCA".

Litho tsa sechaba ka linako tse ling li paka liketso tse khopo tsa liphoofole 'me, li makatsoa ke seo li se bonang, li letsetse SPCA ho li tlaheha.

Hangata, tlhaiso-leseling eo ba khonang ho e fa eona, ha e ea lekana ho thusa mohlalobi ea abetsoeng nyeoe hore a e hlahlobe ka bottalo, mme leha ho ka etsoa ketso ea molao, ho haella ha tlhahisoleseling ho sitisa qoso e atlehileng.

Joale, o lokela ho etsa eng haeba o bona kapa o ithuta ka linyeoe tsa tlhekefetso?

Che, ho hlakile hore nyeoe ka 'ngoe e fapane,' me ketso e itseng ha e hlile ha e sebetse maemong 'ohle; empa, ka kakaretso, sena ke seo o lokelang ho se etsa:

- Taba ea pele, haeba liketso tse khopo ke ntho e ka emisoang hanghang, e emise. Ka mohlala, haeba pere kapa ntja e otloa ka mokhoa o se nang mohau, kenella haeba o ka khona ho etsa joalo.
- Ho joalo, mofuta oa motho ea ka tšoarang phoofole hampe ka mokhoa o joalo, o ka hlahisa bohale ba hae ho mang kapa mang ea kenang, mme litho tsa sechaba li lokela ho sebelisa temoho.
- Ho na le menyetla e fokolang ha khamera e fumaneha habonolo, empa haeba ho e-na le eona, lifoto ke bopaki bo sebetsang.

Joale o tla batla ho letsetsa SPCA

Pele o etsa joalo, itokisetse ho fana ka tlhaiso-leseling e latelang kamoo ho ka khonehang:

- Lebitso la hao, aterese le nomoro ea mohala. Sena se hloka hlahala bakeng sa merero ea rekoto hape se etsa hore mohlalobi a o tsebise ka sephetho sa lipatlisiso tsa hae.

Ho hatelloa hore leano la SPCA ke ho sebetsana le litlelebo tsohle ka kholiseho e matla. Mabitso a boipelaetso a fetisetsoa ho mang kapa mang ntle le haeba motho ea joalo ea belaelang ha a na khanyetso.

- Mabitso, aterese (nomoro) le linomoro tsa mohala tsa motho eo / batho ba amehang.
- Letsatsi, nako le sebaka seo phoso e leng teng.
- Mabitso, liaterese le linomoro tsa mohala tsa lipaki leha e le life.
- Nomoro ea ngoliso le tlhaloso ea kolo e kapa efe e amehang.
- Bolela hore na o ka itokisetse ho paka lekhotteng la linyeoe.

Ebe o fana ka litlhaloso tse qaqileng tsa seo o se boneng, ka bokhabane le ka mokhoa o sa kenyang maikutlo kamoo o khonang. Sena se bohlokoa, bakeng sa tšebeliso ea marang-rang a maikutlo, mme lintlha tsa bohlokoa li kanna tsa siuoa.

Mme qetellong, o seke oa tšaba ho nka karolo linyeong tsohle tse ka hlahang.

Ntle le moo, haeba o ikutloa o le matla ka ho lekaneng ho tlaheha taba eo pele, o lokela ho ikemisetsa ho re thusa ho etsa eng kapa eng e lokelang ho etsoa ho lokisa taba le ho tlišetsa batlōli ba molao toka.